




TSHIVENDA
GRADE R – BOOK 2
TERM 2
ISBN 978-1-4315-0709-2
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.
13th Edition

9 781431 507092



Gireidi ya

R



Dzina:



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

TSHIVENDA
Bugu ya

2

Themo ya 2





Vho Angie Mutshetsha
Minista wa Muhasho wa
Pfunzo ya Muteo



Vho Dr Reginah Mhaule,
Muthusaminista wa
Pfunzo ya Muteo.

Bugu idzi dza Rainbow Workbooks dza iñwaha wa Zwixele (Grade R) ndi tshipida tsha tshiñirathedzhi tsha Muhasho wa Pfunzo ya Muteo tsha u khwiñisa kushumele kwa vhana vha tshikolo vha Afrika Tshipembe pfunzoni dzavho. Thodiso (risetshe) i sumbedza uri arali vhana vha nga nyanyulwa siani la pfunzo iñwaha muriwe na muñwe musi vha sa athu u thoma Gireidi 1. hu swika hune vha shuma zwavhuđi pfunzoni dzavho dza miñwaha i no do tevhela - pfunzoni ya phuraimari na ya sekondari. Ndi ngazwo ho sedzeswa kufunzele kha Gireidi R.

Kharikhulamu ya Vhuimo ha Fhasi i na thodea yauri vhagudi vha Gireidi R vha tea u fhiwa tshikhala tsha u alusa zwikili zwa thangelauvhala. thangelauvhala na thangelambalo. ya dovha hafhu ya bula zwikili zwine vhagudi avha vha tea u vha nazwo zwa u wana murango wo khwañhaho wa pfunzo u itela uri u guda hu vha lelutshele musi vha tshi swika kha Gireidi 1 na u fhirela phanda.

Zwenezwoha, ndivho ya bugu dza u shumela dza Gireidi R ndi ya u thusa vhana uri vha aluse zwikili izwi zwe zwa bulwa khathihi na u alusa kuhumbule kuhulwane kune vha tea u ku ñalukanya musi vha tshi ñisimela murango wo khwañhaho wa pfunzo. Buguni idzi hu na zwikhala zwe vhana vha ñewa uri vha bveledze na u ñidowedza zwikili zwine zwa do vha pfundisela tshikolo tsha fomaña.

Musi vhana vha sa athu u guda u vhala vha tea u ranga nga u ñalukanya kufarelwe kwa bugu. u fhenda masiañari na u ñalukanya uri bugu i shuma nga ñdilade. Vha tea u ñalukanya vhushaka vhukati ha maipfi na zwifanyiso zwi re buguni khathihi na u ñalukanya uri matsina maipfi a re kha siatari o vhumbwa nga mibvumo nahone a na zwine a amba. Zwo ñralovho na kha u ñwala. Vhana vha tea u alusa u ñhadulana ha zwipfi zwavho (motor coordination), vha ita ñdowendewe dza kusikelwe kwa zwivhumbeo. vhee vho no ralo. vha ita ñdowendewe dza kusikelwe kwa mañedere. Ndi zwikili zwenezwi zwine idzi bugu dza u shumela dza lila u alusa kha vhana.

Ri a zwi ñivha uri vhana a vha gudi mazha (khathihi) lune bugu dza u shumela dza Gireidi R dza vha na vhutanzi tshothe uri vhadededzi (vhagudisi) vha shume vha tshi tevhela kugudele kwa ñwana mugede e eñthe nahone, hune zwa konadzea. vha shumise bugu idzi vha tshi ya phanda na u humela murahu. zwi tshi edza nyaluopfunzoni ya ñwana uyu i re yawe e eñthe.

Nyito (mishumo) dzi re buguni dzi do thusa vhadededzi kha u topola zwikhukhulusi zwine vhana vha nga vha nazwo pfunzoni hu u itela uri zwi bviswe ñdilani ya ñwana musi a sa athu thoma pfunzo ya fomaña.

Bugu dza u shumela idzi dzi vanganya u funzwa luambo (ngudaluambo). mbalo na zwikili zwa vhutshilo kha therero dza 20. hu tshi shumiswa ñdila dzi no mvumvusa na u kunga vhagudi vhane vha kha ñi vha vhañku. Ri na fulufhelo ñauri vhagudi vha do ñiphina musi vha tshi khou ita nyito dzi re buguni idzi zwenezwi vha tshi khou aluwa na u guda. nauri na vhonenvho sa mudededzi wavho. vho do ñiphina navho.

U thusa muñwe



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Sponsored by
OMO

SCAN HERE
or visit OMO.CO.ZA
for fun activities in
the OMO Messy
Play Zone.



Bugu ya

Gireidi **R** HO VANGANYWA
nга Tshivenda

HO VANGANYWA

- Luambo
- Mbalo
- Zwikili zwa vhutshilo

1	Zwipfi zwanga	2
2	Muṭa wa hashu	10
3	Haya hanga	20
4	Utsireledzea	30
5	Khalañwaha na mutsho	44

TSIVENDA


Bugu ya

2

Themo ya 2

Zwipfi zwanga

Haseledzani nga ha tshif anyiso.






MUGUDISI: Tsaino

Datumu






Themo ya 2 – Vhege dza 1–5



Nambatedzani zwitikara ni livhanye na zwipfi.





Tingeledzani tshi itesaho phosho kha muduba.





I.3



Bulelani nt̄ha mubvumo wo swifhadzwaho kha ipfi linwe na linwe.

Themo ya 2 – Vhege dza 1-5

S



saha



sekwa




saga



sambelo



sunzi



sambi



6






Bulani ni tevhedzele.

S



sogisi






1.5





Tingeledzani tshibogisi tshine tsha vha na zwithu zwa 4 kha muduba munwe na munwe, ni kone u tevhedzela nomboro 4.

Themo ya 2 – Vhege dza 1–5





Tevhedzelani ni khalare.





Muta wa hashu



Themo ya 2 – Vhege dza 1-5



Haseledzani nga ha tshifanyiso ni nambatedze zwitikara.





MUGUDISI: Tsaino

Datumu



21



Olani muta wa hanu.

Themo ya 2 – Vhege dza 1-5

12

MUGUDISI: Tsaino

Datumu





2.2



Bulelani nt̄ha mubvumo wo swifhadzwaho kha ipfi linwe na linwe.

a

Themo ya 2 – Vhege dza 1–5



atsha




amba



ambulentse



bada



mato




atama








Tevhedzelani ni bule mubvumo.

a



apula















2.4





Vhalani zwithu izwi ni khalare tshivhalo tshone tsha zwithoma. Ni kone u tevhedzela nomboro yone.





Gerani ni fhaṭe phazili.






2.6



Tevhedzelani ni khalare. Sikani zwifanyiso ni tshi shumisa zwitikara.






Haya hanga




Haseledzani nga ha tshifanyiso ni nambatedze zwitikara.





Dzina Janga ndi:



3.I



Haseledzani ni vhekanye zwithu nga u nambatedza hune zwa tea u vha hone.






3.2

Themo ya 2 – Vhege dza 1–5



Tingeledzani tshifanyiso tshine tshi si bvume sa zwiñwe.






3.3



Tevhedzelani ndila ya u ya hayani.




3.4



Bulelani nthā mubvumo wo swifhadzwaho kha ipfi linwe na linwe.

Themo ya 2 – Vhege dza 1–5

tamba



tombo



tie

mutalo



tala



matavhi



Dzina langa ndi:

U



3.5






Tevhedzelani ni bule mubvumo.

t



titia






Themo ya 2 – Vhege dza 1–5

3.6

Nambatedzani zwitikara fhethu ho teaho tshibogisini.




28

3.7



Tevhedzelani ni kha^lare luⁿwe lurumbu lwa nndu.



4

U tsireledzea



Haseledzani nga ha tshifanyiso.






4.1




Tevhedzelani ni khalare.



4.2



































Haseledzani, tevhedzelani nomboro dza shishi, ni dzi puṭedze kha founu.



4.3

Themo ya 2 – Vhege dza 6–10






Fhedzisaniphetheni.



Olani zwithu zwiżanu ni tevhedzele nomboro 5.


	5



4.5




Vhalelani ni thikhe tshi re na zwinzhi.



4.6




Wanani ni tangedzele zwifanyiso zwi no fana na zwi re tshibogisini tsha u thoma.



4.7




Tevhedzelani ni tingeledze mubvumo wa u thoma.

 as as	 as as	 as as
 as as	 as as	 as as
 as as	 as as	 as as

4.8



Vhalelani, khalarani zwitendeledzi zwi linganaho nomboro, ni tevhedzele nomboro.

 <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	
 <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	
 <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	
 <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	
 <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	

4.9




Bulelani nthā mubvumo wo swifhadzwaho kha ipfi linwe na linwe.

m

mafhi



muri



munna



mulomo



mano

matō



Dzina langa ndi:

40






Tevhedzelani ni bule mubvumo.

m






madi



4.II



Tevhedzelani, vhalelani ni livhanye.





4.12

Tevhèdzelani ni ole zwithu.

1

4

3



2


5



5

Khalanwaha na mutsho





5.I

Themo ya 2 – Vhege dza 6–10


		Musumbuluwo
		Łavhuvhili
		Łavhuraru
		Łavhunga
		Łavhutangu



Nambatedzani tshitükara tsha mutsho tsha ɖuvhałeneļo. Ni nambatedze tshifhałuwō tshi sumbahō vhuđipfi haňu.



5.2





Khalarani zwivhumbeo nga muvhala u no fana na wa tshitthoma
tshi re khatsho uri ni vhone uri nditshifanyiso tsha mini.



5.3



Khalarani duvha kana nwedzi
u sumba tshifhinga.



duvha

vhusiku




5.4



Gerani ni haseledze.

Tshimedzi/Lut̄avula





Tshilimo



Vhuria



Tshifhefho







Gerani ni haseledze.

Matsheloni

Matavhelo-masiari

Vhusiku



Madekwana



5.5



Nambetedzani ni livhanye.






5.6



Khalarani ni nambatedze.



52




5.7





Gerani ni nambatedze mishevhe u tevhekanya nomboro.

2			3
1			4



Zwigeriwa



Domino dza zwifanyiso:

Gerani magaraṭa kha mitalo yo ḥukukanyiwaho ngei murahu ni kone u livhanya (metshisa) nomboro na zwifanyiso zwone.

Phazili:



Shumisani nga murahu ha domino dza zwifanyiso kha u fhaṭa phazili. Zwi nga ni thusa arali na nga thoma nga u fhaṭa lumeme lwa phazili.

Ulivhanya (metshisa) magaraṭa:

Gerani magaraṭa kha mitaladzi mitsuwo yo ḥukukanyiwaho ni a livhanye na zwibuloko zwi re kha siatari 14.

Mutambo wa nyelelwaa:

Tshovani magaraṭa aya ni a pake nt̄ha ha ṭafula o sedza fhasi. Zwino rembulusani magaraṭa nga mavhili nga mavhili a tshi sielisana. Arali a tshi yelana (metsha) ni a vhetshela dubo. Wanani uri ndi nnuyi ane a do vha wa u thoma u vhetshela magaraṭa othe dubo. Shumisani magaraṭa anu a nyelelwaa ni tambe mutambo wa zwinepe na khonani yanu.



Uvhala bugu:

Tevhedzani ndaela ni ite bugu iyi ya zwigeriwa. Tuwani nayo hayani ni i vhalele mashaka na dzikhonani.



ZWIGERIWA ZWANGA



Kha ri ite nyito

Gerani siałari kha mutalo wo tłhukukanyiwaho ni nambatedze siałari kha gwati la murahu uri ni ite tshikwama. Pangani zwigeriwa zwału henefha uri zwi si xele.

NAMBATEDZANI HAFHA



NAMBATEDZANI HAFHA

NAMBATEDZANI HAFHA


NAMBATEDZANI HAFHA



4



2





4

5




3



2

5





3






II 12 13 14 15 16 17 18 19 20



TSHIVENDA p6, l3




a b c d e f g h i j k l m




n o p q r s t u v w x y z



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





Ri a la.

Ri la aisikhirimu.

4

5



Nomsa na Ana.

Ana u na miñwaha
ya b.

8

1





Ri a namela.

Ri a vhala.

6

3

Tshimange
tshanga.




Ri a tamba.

2

7



STICKERS

GRADE R BOOK2



20-21

22-23







44-45



46



51







28



||



33



15

